

CRNA GORA

JPU „Đina Vrbica“ Podgorica

Djelovodni broj: 7256

ESJN: 92307

Mjesto i datum: Podgorica, 26.06.2025. godine

Mesna industrija "GORANOVIC" d.o.o.

Broj 1131670

08.07 2025

UGOVOR **o isporuci svježeg junećeg mesa i junećih kostiju**

Ovaj ugovor je zaključen u Podgorici između:

Naručioca JPU „Đina Vrbica“ sa sjedištem u Podgorici, Ulica Mirka Banjevića broj 6, PIB: 02679175, Broj računa: 510-204113-62, Naziv banke: Crnogorska komercijalna banka a.d. Podgorica, kontakt telefon: (+382) 20 673 748, koga zastupa Bojana Razić, direktorica (u daljem tekstu: **Naručilac**)

i

Dobavljača Mesna industrija „Goranović“ d.o.o. sa sjedištem u Nikšiću, adresa: Straševina bb, PIB: 02109301, broj računa: 510-1197-38, naziv banke: Crnogorska komercijalna banka a.d. Podgorica, kontakt telefon: (+382) 77 400 000, faks: (+382) 77 400 000, e-mail: office@migoranovic.com, koga zastupa Đorđije Goranović, izvršni direktor, (u daljem tekstu: **Dobavljač**).

OSNOV UGOVORA:

Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke svježeg junećeg mesa i junećih kostiju objavljena na ESJN dana 14.05.2025. godine, šifra postupka 92307;
Broj i datum Odluke o izboru najpovoljnije ponude: 7255 od 26.06.2025. godine;
Ponuda ponuđača **Mesna industrija „Goranović“ d.o.o. Nikšić** broj 130045 od 29.05.2025. godine.

PREDMET

Član 1

Predmet ovog ugovora je isporuka svježeg junećeg mesa i junećih kostiju, u svemu prema uslovima i zahtjevima **Naručioca** postavljenim u Tenderskoj dokumentaciji za otvoreni postupak javne nabavke svježeg junećeg mesa i junećih kosti, zavodni broj kod **Naručioca** 5591 od 14.05.2025. godine, objavljena na ESJN dana 14.05.2025. godine, šifra postupka 92307, tehničkoj specifikaciji i ponudi ponuđača **Mesna industrija „Goranović“ d.o.o. Nikšić** (u daljem tekstu: **Dobavljač**) dostavljene preko ESJN dana 29.05.2025. godine, šifra ponude 130045, čiji finansijski dio ponude čini sastavni dio ovog ugovora.

Član 2

Dobavljač se obavezuje da **Naručiocu** isporuči svježe juneće meso i juneće kosti specifikovano članom 1 ovog ugovora, a **Naručilac** se obavezuje da zvanično preuzme i plati **Dobavljaču** ugovorenu vrijednost svježeg junećeg mesa i junećih kostiju prema prihvaćenoj cijeni iz Ponude i uslovima iz ovog ugovora.

CIJENA I USLOVI PLAĆANJA

Član 3

Ukupno ugovorena vrijednost svježeg junećeg mesa i junećih kostiju iz člana 1 ovog ugovora iznosi 77.580,00 € bez PDV-a. Vrijednost PDV-a iznosi 5.430,60 €.

U slučaju neopravdanog kašnjenja pri izvršenju ugovornih obaveza u vremenskom terminu iz člana 5 stav 3 ovog ugovora, Dobavljač će Naručiocu plaćati ugovornu kaznu za svaki započeti sat neopravdanog kašnjenja u iznosu od 10% od ukupne vrijednosti koja se poručuje.

Dobavljač je dužan platiti ugovornu kaznu bez opomene Naručioca, a Naručilac je ovlašten da ih naplati na teret potraživanja Dobavljača za isporučeno svježe juneće meso i juneće kosti koji su predmet ugovora o javnoj nabavci.

Plaćanje ugovorene kazne ne oslobađa Dobavljača od obaveze da u cjelosti izvrši isporuku ugovorenog svježeg junećeg mesa i junećih kostiju.

Maksimalan broj kašnjenja, na način opisan u stavu 2 ovog člana tokom trajanja ovog ugovora je 5, nakon čega se ovaj ugovor raskida.

Član 4

Naručilac se obavezuje da Dobavljaču plaćanje po ovom ugovoru vrši sukcesivno, na žiro račun broj 510-1197-38 koji se vodi kod Crnogorske komercijalne banke a.d. Podgorica, 30 dana od dana uredno ispostavljene fakture sa pratećom dokumentacijom (otpremnicom).

Na fakturi mora biti navedena šifra veterinarske potvrde o zdravstvenoj ispravnosti mesa.

Po isplati ugovorene cijene na način opisan u stavu 1 ovog člana, sve finansijske obaveze Naručioca prema Dobavljaču po osnovu ovog ugovora prestaju.

ISPORUKA SVJEŽEG JUNEĆEG MESA I JUNEĆIH KOSTIJU

Član 5

Dobavljač se obavezuje da isporuku svježeg junećeg mesa i junećih kostiju vrši u roku od 365 dana od dana zaključivanja ugovora, odnosno do isteka ugovorenih finansijskih sredstava, koja okolnost nastupi ranije.

Isporuka će se vršiti sukcesivno, najmanje jednom u toku radne nedjelje (ponedjeljak-petak) po mjestima isporuke iz stava 4 ovog člana.

Rok za svaku pojedinačne isporuke je 24 časa od momenta prijema zahtjeva za trebovanjem svježeg junećeg mesa i junećih kostiju od strane ovlaštenog lica Naručioca. Vremenski termin isporuke je od 06 do 09 časova.

Mjesta isporuke svježeg junećeg mesa i junećih kostiju su kuhinje JPU „Đina Vrbica“ Podgorica koje se nalaze u sljedećim vaspitnim jedinicama na teritoriji Glavnog grada Podgorica: VJ „Dragan Radulović“, Ulica Mirka Banjevića broj 6; VJ „Đina Vrbica“, Bulevar Save Kovačevića bb; VJ „Poletarac“, Ulica Radosava Burića bb i VJ „Jelena Četković“, Ulica Spasoja Raspopovića br. 22.

Dobavljač je dužan da tokom trajanja ovog ugovora isporučuje svježe juneće meso i juneće kosti na lokacije iz stava 4 ovog člana, kao i da izvrši istovar istog/ih iz prispjelog prevoznog sredstva.

Član 6

Prilikom svake isporuke Naručilac će vršiti kvalitativnu i kvantitativnu kontrolu svježeg junećeg mesa i junećih kostiju. Provjeravaće se da li isporučeno svježe juneće meso i juneće kosti odgovara traženim karakteristikama Naručioca koji su bili definisani tehničkom specifikacijom predmeta javne nabavke, količini koju je Naručilac trebovao i prihvaćenoj ponudi Dobavljača.

Ukoliko se ispostavi da isporučeno svježe juneće meso i juneće kosti ne odgovara ugovorenom kvalitetu i traženoj količini, Izabrani ponuđač će biti dužan da ga zamijeni, odnosno da isporuči traženu količinu u roku od 24 sata od momenta prijema Zahtjeva za reklamaciju.

Dobavljač je dužan da Naručiocu isporuči onu količinu svježeg junećeg mesa i junećih kostiju koju Naručilac zahtijeva i dužan je da je tačno izmjeri. Pod tačnim mjerenjem podrazumijeva se isporuka stvarno tražene količine mesa izražene u kilogramima (uz mogućnost odstupanja najviše do ± 200 grama od tražene količine). Ambalaža za pakovanje ne uračunava se u količinu svježeg junećeg mesa i junećih kostiju.

GARANCIJA KVALITETA I GARANTNI ROK

Član 7

Dobavljač garantuje Naručiocu za kvalitet robe u roku predviđenom deklaracijom proizvođača, a koji prilikom isporuke ne smije biti manji od roka potrebnog za blagovremeni utrošak hrane, odnosno, $\frac{3}{4}$ proizvođačkog roka.

Član 8

Prilikom svake isporuke svježeg junećeg mesa i junećih kostiju Dobavljač je dužan da Naručiocu dostavlja proizvođačku deklaraciju i vetrinarsku dokumentaciju o zdravstvenoj ispravnosti mesa.

SREDSTVA FINANSIJSKOG OBEZBJEĐENJA UGOVORA

Član 9

Dobavljač se obavezuje da prije zaključivanja ovog ugovora dostavi Naručiocu bezuslovnu i plativu na prvi poziv garanciju za dobro izvršenje ugovora na iznos od 10% od ukupne vrijednosti Ugovora sa PDV-om, odnosno na iznos od **8.301,06**, sa rokom važnosti od 400 dana od dana izadavanja i kojom bezuslovno i neopozivo garantuje potpuno i kvalitetno izvršenje ugovorenih obaveza.

Garancija za dobro izvršenje ugovora je sastavni dio Ugovora.

Ako Dobavljač ne preda Naručiocu garanciju za dobro izvršenje ugovora prije zaključenja ugovora, smatra se da je odustao od ponude i u tom slučaju Naručilac će aktivirati garanciju ponude.

Garancija za dobro izvršenje ugovora je sastavni dio Ugovora.

RASKID UGOVORA

Član 10

Svaka od ugovornih strana ima pravo na raskid ugovora u slučaju neispunjenja ugovornih obaveza druge ugovorne strane.

Naručilac je dužan da raskine ugovor o javnoj nabavci naročito ako nastupe okolnosti koje za posljedicu imaju bitnu izmjenu ugovora koja iziskuje sprovođenje novog postupka javne nabavke i neki razlog koji predstavlja osnov za obavezno isključenje iz člana 108 Zakona o javnim nabavkama.

Bitnom izmjenom ugovora smatra se izmjena prirode ugovora u materijalnom smislu u odnosu na ugovor koji je prvobitno zaključen ako je ispunjen jedan ili više sljedećih uslova: izmjenom se uvode uslovi koji bi, da su bili dio prvobitnog postupka javne nabavke, omogućavali uključivanje drugih privrednih subjekata u odnosu na izabrane ponuđače ili prihvatanje druge ponude u odnosu na prihvaćenu ili bi omogućili veću konkurentnost u postupku javne nabavke koji je prethodio zaključenju ugovora; izmjenom se mijenja privredna ravnoteža ugovora u korist privrednog subjekta sa kojim je zaključen ugovor na način koji nije predviđen prvobitnim ugovorom; izmjenom se značajno povećava obim ugovora; promjena privrednog subjekta sa kojim je zaključen ugovor o javnoj nabavci, osim u slučaju iz člana 151 stav 1 tačka 4 Zakona; ako ponuđač ne izvršava ugovorene obaveze i u drugim slučajevima utvrđenim tenderskom dokumentacijom u skladu sa zakonom.

Član 11

U slučaju raskida ugovora naručilac će obavještenje o raskidu ugovora objaviti na ESJN u roku od deset dana od dana raskida ugovora.

U bilo kom slučaju prestanka važenja Ugovora iz prethodnog stava, otkazni rok je tri dana od dana prijema obavještenja o raskidu Ugovora, u kom su oba ugovarača dužna da izvršavaju svoje ugovorene obaveze do isteka otkaznog roka.

Ugovor se raskida pismenom izjavom koja se dostavlja drugoj ugovornoj strani.

U izjavi moraju biti naznačeni razlozi zbog kojih se ugovor raskida.

Ako strane ugovora sporazumno raskinu ugovor, sporazumom o raskidu ugovora utvrđuju se međusobna prava i obaveze koje proističu iz raskida ugovora.

VIŠA SILA

Član 12

Ukoliko poslije zaključenja Ugovora o javnoj nabavci nastupe okolnosti više sile koje dovedu do ometanja ili onemogućavanja izvršenja ugovornih obaveza, rokovi izvršenja obaveza ugovornih strana mogu se produžiti za vrijeme trajanja više sile.

Viša sila podrazumijeva ekstremne i vanredne događaje koji se ne mogu predvidjeti, koji su se dogodili bez volje i uticaja ugovornih strana i koji nijesu mogli biti spriječeni od strane pogođene višom silom.

Višom silom mogu se smatrati poplave, zemljotresi, požari, epidemije, pandemije, politička zbivanja (rat, neredi većeg obima, štrajkovi), imperativne odluke vlasti (zabrana prometa uvoza i izvoza) i sl.

Ugovorna strana pogođena višom silom, odmah će u pisanoj formi obavijestiti drugu stranu o nastanku nepredviđenih okolnosti i dostaviti odgovarajuće dokaze.

ANTIKORUPCIJSKA KLAUZULA

Član 13

Dobavljač je dužan da garantuje korektnost u postupku javne nabavke i izostanak bilo kakve zabranjene prakse u vezi s postupkom javne nabavke kao što su korupcija ili prevara, nuđenje, davanje ili obećavanje neke neprilične prednosti koja može uticati na zaposlene kod Naručioca koji su na bilo koji način uključeni u postupak javne nabavke svježeg junećeg mesa i junećih kostiju.

U slučaju da se utvrdi ili osnovano sumnja da je jedna od ugovornih strana, u vezi sa zaključenjem ugovora, neposredno ili posredno dala, ponudila ili stavila u izgled poklon ili neku drugu protivpravnu korist ili prijetila predstavniku druge ugovorne strane, ugovor o javnoj nabavci će se smatrati ništavim.

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u skladu sa odredbama člana 38 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list Crne Gore”, broj 74/19, 3/23 i 11/23), ništav je.

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 14

Ovaj ugovor zaključuje se na određeno vrijeme i važi do konačnog ispunjenja svih ugovorenih obaveza od strane obje ugovorne strane u ugovorenom roku.

Član 15

Ukoliko u toku perioda važenja ovog ugovora dođe do bilo kakvih promjena u nazivu ili drugim statusnim promjenama ugovornih strana, tada će sva prava i obaveze ugovorne strane kod koje dođe do takve promjene, preći na njenog pravnog sljedbenika.

Član 16

Ugovorne strane su saglasne da se na sva pitanja nastala iz ili povodom ovog ugovora, a koja nijesu regulisana ugovornim klauzulama, primjenjuju odredbe Zakona o obligacionim odnosima („Službeni list Crne Gore”, broj 47/08, 4/11, 22/17 i 123/24) koje se odnose na ovu vrstu ugovora i koje nisu u suprotnosti sa odredbama Zakona o javnim nabavkama („Službeni list Crne Gore”, broj 74/19, 3/23, 11/23 i 84/24) i podzakonskim aktima donesenim na osnovu ovog zakona.

Član 17

Ugovorne strane su saglasne da sve eventualne sporove iz ili povodom ovog ugovora riješe sporazumno, u skladu sa dobrim poslovnim običajima, u suprotnom, ugovorne strane ugovaraju nadležnost Privrednog suda Crne Gore sa sjedištem u Podgorici.

Član 18

Ugovorne strane saglasno izjavljuju da su Ugovor pročitale, razumjele i da ugovorne odredbe u svemu predstavljaju izraz njihove stvarne volje.

Član 19

Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja i sačinjen je u 4 istovjetnih primjeraka, od kojih po 2 primjerka za svaku od ugovornih strana.

NARUČILAC
JPU „ĐINA VRBICA“

DIREKTORICA

Bojana Razić

Bojana Razić



DOBAVLJAČ
MI „GORANOVIĆ“ D.O.O

IZVRŠNI DIREKTOR

Đordije Goranović





Pretraga menija

€ Cjenovnik usluga

📍 Track&Trace

Pretraži pošiljku

Unesite prijemni broj pošiljke

RR333127634ME

🔍 PRETRAGA



Nisam robot

reCAPTCHA

[Pravila o privatnosti](#) - [Uvjeti](#)

📄 UPUTSTVO

📞 KONTAKT

Datum	Pošta	Mjesto	Opis
11.07.2025. 15:18:03	81402	Nikšić	Prijem pošiljke
11.07.2025. 15:21:25	81402	Nikšić	Pošiljka prispjela u poštu
11.07.2025. 18:08:06	81402	Nikšić	Pošiljka otpremljena ka pošti 81200
11.07.2025. 18:12:43	81200	Podgorica	Pošiljka otpremljena ka pošti 81000
11.07.2025. 19:57:59	81000	Podgorica	Pošiljka prispjela u poštu
16.07.2025. 17:43:15	81000	Podgorica	Pošiljka uručena na adresi